

\*\*\*\*\*

Summary of Anomalies:

station info

BE orbit 62367	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 01:35:00.045	-	26-MAR-2007 01:44:45.129	585.08400	[sec]
BE orbit 62368	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 03:13:04.807	-	26-MAR-2007 03:26:26.849	802.04200	[sec]
MM orbit 62368	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 03:51:46.045	-	26-MAR-2007 03:58:30.392	404.34700	[sec]
BE orbit 62369	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 04:54:04.269	-	26-MAR-2007 05:02:21.700	497.43100	[sec]
MM orbit 62370	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 07:15:48.175	-	26-MAR-2007 07:23:11.646	443.47100	[sec]
KS orbit 62370	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 06:28:52.671	-	26-MAR-2007 06:36:35.999	463.32800	[sec]
KS orbit 62371	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 08:08:04.608	-	26-MAR-2007 08:20:28.092	743.48400	[sec]
MM orbit 62372	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 10:36:34.564	-	26-MAR-2007 10:48:06.978	692.41400	[sec]
KS orbit 62372	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 09:47:41.710	-	26-MAR-2007 10:01:37.485	835.77500	[sec]
KS orbit 62373	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 11:27:14.271	-	26-MAR-2007 11:40:52.951	818.68000	[sec]
MA orbit 62373	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 11:37:06.345	-	26-MAR-2007 11:44:17.135	430.79000	[sec]
BE orbit 62374	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 12:51:54.669	-	26-MAR-2007 13:03:02.611	667.94200	[sec]
KS orbit 62374	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 13:06:24.639	-	26-MAR-2007 13:18:54.908	750.26900	[sec]
BE orbit 62375	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 14:29:48.997	-	26-MAR-2007 14:43:02.852	793.85500	[sec]
KS orbit 62375	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 14:45:06.035	-	26-MAR-2007 14:56:37.950	691.91500	[sec]
KS orbit 62376	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 16:22:45.996	-	26-MAR-2007 16:34:53.875	727.87900	[sec]
MM orbit 62377	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 18:54:10.570	-	26-MAR-2007 19:06:47.728	757.15800	[sec]
KS orbit 62377	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 18:00:34.575	-	26-MAR-2007 18:13:54.254	799.67900	[sec]
MA orbit 62378	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 19:33:20.527	-	26-MAR-2007 19:45:07.503	706.97600	[sec]
KS orbit 62378	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 19:39:22.644	-	26-MAR-2007 19:53:22.335	839.69100	[sec]
MM orbit 62379	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 22:13:31.652	-	26-MAR-2007 22:26:01.435	749.78300	[sec]
MA orbit 62379	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 21:11:40.295	-	26-MAR-2007 21:24:56.372	796.07700	[sec]
KS orbit 62379	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 21:19:55.490	-	26-MAR-2007 21:32:59.989	784.49900	[sec]
KS orbit 62380	EGOI data mmissing	26-MAR-2007 23:02:52.817	-	26-MAR-2007 23:12:25.353	572.53600	[sec]

KS data are missing due to a known ftp problem between Kiruna and ESRIN.  
As a consequence no solar calibration measurements are available.

instrument info

EGOI

- 1 - complete solar calibration measurements available
- start time , orbit (th KS orbit),
- (increase of intensity of PMD readouts during available
- solar calibration measurements data:
- BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

\*\*\*\*\*

-----  
GOME Daily Reports Analysis      26 Mar      2007  
-----

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	>>GOME North Polar view operated
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK

Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK